


Salate ya ditholwana



Sesotho



Matsoho a Manyenyane



Matsoho a Manyenyane



Buka ena ke ya



Stories Across Africa (StAAf) ke projeke ya bohlokwa ya AU African Academy of Languages (ACALAN). Buka ena e bopa karolo ya projeke e ikgethang ya StAAf e ketekang sehopotso sa Selemo sa Dipuo tsa Afrika 2006 – 2007.

Mohokahanyi ya ka sehloohong wa StAAf: Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA), University of Cape Town, Private Bag, Rondebosch, 7701, South Africa.

StAAf e ananela tshehetso ya ditjhelete e fumanweng ho tswa ho ba Ford Foundation le Ofisi ya Letona la Thuto la Austria.

Phatlalatso ya pele 2008

New Africa Books (Pty) Ltd.

P O Box 46962, Glosderry, 7702

South Africa

© sengolweng le ditshwantsho ka PRAESA

© phatlalatsong ya kgatiso New Africa Books

New Africa Education (NAE) ke kgatiso ya New Africa Books (Pty) Ltd.

Buka ena e ka tlasa molao wa Berne Convention. Ho ya ka molao ona wa ho phatlalatswa ha dibuka wa nomoro ya 98 ka selemo sa 1978, ke tlolo ya molao ho etsa kophi ya buka ena le ha e le karolwana ya yona ka tsela efe kapa ka mokgwa ofe, le ha e le ka tsela ya ho sebedisa mokgwa o tswetseng pele wa ho etsa kophi wa motlakase, le ha e le ka tsela ya ho rekota kapa ya ho boloka tsebo le ho iphumanela tsebo kante le tumello e ngotsweng ke baphatlalatsi.

ISBN: 978-1-86928-663-7

Moralo le tokiso: Magenta Media

Mohlophisi: M Motsoetsoana


E hatisiswe le ho kopangwa ho ba buka mona Rephaboliking ya Afrika Borwa ke Pinetown Printers

Salate ya ditholwana


Pale ka: Suzana Mukobwadjana le Fortunée
Dubwimana

Ditshwantsho ka: Félix Seminega





Aisha o rata
monokotshwai.



Phakamani
o rata pho
pho.


Muvara
o rata
dilamunu.




Juma o rata
di-mangoe.




Kwesi o rata
dipanana.



Tiringo o rata
di-paenapole.




Mutesi o rata
keranadila.




Suzette
o rata
morara.





Mariama o rata
lehapu.



Mme nna? Ke rata salate ya
ditholwana! E monate, salate
ya ditholwana e monate.



Aïsha



Phakamani



Muvara



Kwesi



Mutesi



Tiringo



Juma



Suzette



Mariama